

# САНА ОЛОХ

Х а н ы а т  
1931 сэл алтынны  
Штан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ  
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 125(5181)

1980 сэл. Алтынны 16 нүэ  
чэппизр

Сыаната  
2 харчы

Туругурдун Советскай  
Союз Ленинскэй Комму-  
нистической партията—  
советскай общество сала-  
йар, сүрүннүүр күүнэ!

Туругурдун партия уон-  
на норуот тулхадыйбат  
созоболоһуулара!  
(ССКП НК Ыгырыларыттан).

## Улуу Октябрьская Социалистической революция 63 сыла туолуутугар ССКП К К Ы Н Ы Р Ы Ы Л А Р А

1. Туругурдун Улуу Октябрьскай социалистическай революция 63 сыла туолуута!
2. Иһин айнах историктыгар сана эпоханы арый-  
быт Улуу Октябрга айхан!
3. Туругурдун марксизм-ленинизм—мадьы тыһы-  
наах революционнай интернациональнай үөрэх!
4. Туругурдун Советскай Союз Ленинскэй Ком-  
мунистической партията—советскай общество салайар  
уонна сүрүннүүр күүнэ!
5. Советскай Союз үлэһиттэрэ! ССКП XXVI съёһин  
достойнайдык корсубуһун!
6. Улуу советскай норуотта—коммунизмы ту-  
тааччыга, аан дойдуга бүтүннүүтүгэр айз иһин утум-  
наах охсуһааччыга албан аат!
7. Туругурдун Советтар дойдуларын геронческой  
рабочай кылпаһа!
8. Туругурдун албан ааттаах колхозтаах баһы-  
най аймах!
9. Туругурдун советскай народнай интеллигенция!
10. Туругурдун рабочай кылпаа, колхозтаах баһы-  
най аймах уонна народнай интеллигенция тулхадый-  
бат советтара!
11. Туругурдун Советскай Союз бары нацилларын  
уонна народностарын бырааттыгы доьордоһуулара уон-  
на тулхадыйбат созоболоһуулара!
12. Туругурдун ССРС Конституцията—норуот бүт-  
түүнүн аан дойдуга бастаһы социалистическай госу-  
дарствотын Төрүт Сокуона!
13. Туругурдун социалистическай демократия!
14. Туругурдуннар народнай депутаттар Советтара!  
Государство уонна общество дьыалаларын сала-  
йыга үлэһиттэр кыттылар кээкэтин!
15. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Научнай-техничес-  
кай прогрэһы түргэтэтэр иһин активнайдык охсубун!
16. Коммунисттар! Үлэ нэдьүүһүн уонна хаачысты-  
батын үрдэтэр иһин норуот бүтүүнүн охсубуутун иһин  
күнүгэр буолун!
17. Советскай профсоюзтар! Государственной уон-  
на общественной дьыалалары салайыга, политической  
уонна хаһайыстыбаннай болпуруостары баһаары-  
га, үлэһиттэр үлэлэрин уонна олохторун-дьаһахтарын  
усулуубуйатын тупсарыга активнайдык кыттын!
18. Туругурдуннар советскай профсоюзтар—коммунизм  
оскуопата!

17. Уолаттар уонна нургыттар! Билиһини-көрүүнү,  
культураны, профессиональнай маастарыстыбаны дьа-  
һылардаахтын баһылаан!  
Коммунизм иһин сознательнай охсуһааччыларынан  
буолун!  
Туругурдун Ленинскэй комсомол!
18. Туругурдуннар советскай дьахталлар—комму-  
низмы активнай туттааччылар!  
Дьахтарга-ийэра албан аат! Бары сир обалоругар  
эйэни уонна дьолу!
19. Советскай буйууннар! Бойбуей уонна полити-  
ческай бэлэмнэһини тупсарыҥ, советскай норуот  
эйлээх үлэтин, социализм улуу кыймыларын сэргэ-  
тин уонна эрэллээхтин харабыллаан!  
Туругурдуннар ССРС килбизинээх Сэбилленилээх  
Күүстэрэ!
20. Октябрь кыймытын, бийиги Ийэ дойдубут чиз-  
Пин, нонгунун уонна тутулуга суох буолуутун иһин  
охсубууга элбүт геройдарга саас-үйэ тухары албан  
аат!
21. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Хас биирдии үлэ-  
һиттэр маастары үлэ оҕорумтуотун, нэдьүүһүн уонна  
хаачыстыбатын үрдэтин!  
Сьээд иһинизэби абэһээтэлиститбэлэри ситиһинилээх-  
күнүгэр буолун!
22. Кыһыл знамялаах коллективтарга, коммуни-  
стическай тутуу иһинки күнүгэр иһэр лэтилетка  
гвардияларыгар албан аат!
23. Промышленность үлэһиттэрэ! Бийиги Ийэ дой-  
дубут индустриальнай мелун кыһын босорготун!  
Производственной кыһалары түргэтин баһылаан  
уонна нэдьүүстээхтин туһаныҥ!
24. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Сибиир уонна  
Дальнай Восток оҕоруулаах күүстэрин сайыннарыһыны  
түргэтэтин!
25. Байкал-Амур магистралын тутууну—үрдүн тэти-  
кээхтин!
26. Байрахан промышленность үлэһиттэрэ! Норуот  
хаһайыстыбата оттуонна, энергияга, металлга, сырьёга  
маастары ордун толорутун хааччыһыҥ!  
Производство техническай таһымын үрдэтин!
27. Советскай массьынаһы оҕорооччулар! Үрдүн  
оҕоруутоолаах, үтүр уонна эрэллээхтин сулууспа-  
лыр массьынаһары, прибордары, механизация уонна

- автоматизация средствларын оҕорун!
27. Химическай промышленность үлэһиттэрэ! Үр-  
дүн нэдьүүстээх технологияны олохтоон, норуот ха-  
һайыстыбата химическай бордодуукталарга уонна ма-  
тырьбааларга маастарытын ордун толорутун хаач-  
чыһыҥ!
28. Промышленность үлэһиттэрэ! Норуот туттар  
табаардарын оҕорон таһаарыһыны улаатыннарыҥ, ас-  
сортиментин кээкэтин, хаачыстыбатын тупсарыҥ!
29. Туттааччылар уонна монтажааччылар! Произ-  
водственной кыһалары уонна объектары бириэмэ-  
тигар туһага киллэрин, капитальнай угуулар нэдьүүс-  
тарин үрдэтин!  
Үчүгэйдик, үтүрдүн, аныгы техническай төрүккэ  
олобуран тутун!
30. Транспорт уонна сибээс үлэһиттэрэ! Норуот  
хаһайыстыбатын уонна нэһилиһиньэни хааччыһы-  
ны тупсарыҥ!
31. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Тьа хаһайысты-  
батын бары өттүнэн уонна динамичнайдык сайынна-  
рар иһин охсубун! Кинини индустриализациялаһын  
уонна химиялааһын, сирни мелиорациялааһын тэти-  
кэрин түргэтэтин, идэтигини уонна производствонь  
иһиннэн түмүүнү сайыннарыҥ!  
РСФСР Хара буора суох зонатын улаатытан тутуу  
кэлиин программатын активнайдык олоххо киллэрин!  
32. Колхозтаахтар уонна совхозтар рабочайдара!  
Производство нэдьүүһүн үрдэтин!  
Сирни, техниканы, уобурдуулары, үчүгэйдик, туһа-  
ныҥ!  
Кэлэр сэл үүнүүтүгэр—мунутуур болбонтону уон-  
на кыһаныһыҥ!
33. Тьа хаһайыстыбатын үлэһиттэрэ! Эти, үтү,  
сымыты, түүнү уонна да атын бордодуукталары оҕо-  
рууну уонна государствога атылааһыны улаатынна-  
рыҥ!  
Сүөһү иһитин аһылыгын базатын баһаргытун!
34. Тьа хаһайыстыбатын, соботуопкалыр  
транспортнай, астыр уонна эргинэр предпринимелар  
үлэһиттэрэ! Тьа хаһайыстыбаннай бордодуусуһа сү-  
түгүн таһаарыҥ!  
Туох оҕоһуллубута барыта норуот уйгутугар туһа-  
нылаах тустаах!
35. Эргин, общественной аһылын, олох-дьаһах  
сулууспатын уонна олоһор дьээ-коммунальнай хаһа-  
а (Бүтүүтүн 2-с стр. көр).

### ХОННОХТООХ АЙАН КИҢИТЭ

Волода кыра ардьына  
аратын—оройдон кырды-  
аас шифера Е. А. Марков—  
массьынаһатын тьымыра  
караар. Орта оскуолаҥа  
бүтэрээт Якутскайдаагы  
автомобила кырдыга.  
Билигин Владимир Мар-  
ков—«Сельхозтехника» дол-  
бодуун биир бастыҥ шифе-  
ра. Иһин төрөөт рейс-  
тэриг үгүстүк сөлдөр.  
Пятилетка тьүһүкээһин-  
нээ кыһын тодус кыйыар  
былаһын 119 бырыһым  
толордо. Иһи нэм устата  
128200 тонна-километрдык  
үлөни өтөрбө.  
Смеломма, В. Марков.



П. Окочешников  
фотота.



ССКП XXVI  
сьёһин чьэһингэр  
26 ударнай  
нэдиэлэлэр

### ҮЛЭНЭН БЭЛЭХ

Хайыһыттар кыһы-  
таовка былаһын, абэ-  
һээтэлиститбэти кьартаа

аһын ситиһинилээхтик то-  
лорор.  
Майна старшай механи-  
кылар төрдүс сьыһин сьы-  
соект депутатта Мария  
Михайлова үлэһит. Кол-  
лектив сьыл тодус кыйыар  
иһиннэн төрдөрүү была-  
һын 19,2 бырыһымнаһын,  
үбү киллэрин соруударын  
12,5 бырыһымнаһын оҕо-  
һартаата.  
И. ЕГОРОВ.

сүттарга наставниһымыр.  
Бийи үлэ маастардарыгар  
такайыһыта үтүө түмүктэ-  
ни: коллектив тодус кый-  
даагы былаһын 103,7 бы-  
рыһым толордо.  
Л. ДМИТРИЕВ.

БЭРТЭЭХЭИ КӨРДӨРҮҮ  
Көрдүү уонна хаачы-  
стыба. Пятилетканы тү-  
мүктүүр баһаарылаах  
сьыһын тодус кыйыар оро-  
буоттаагы промкомбинат  
былаһын ситиһинилээхтик  
толордо.  
Майна нун кьонго 268  
тыһ. сьык. валовой боро-  
дуусуһа батарыһыны,  
барыта 364 тыһ. сьык.  
үлэ оҕоһу улаатын-  
наар былаһын 104 быры-  
һым толордо.  
И. СОЛОВЬЕВА.





